

**Društvo za osiguranje
„SAS – SuperP OSIGURANJE“ A.D.**

**GODIŠNI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2022. GODINU**

Bijeljina, mart 2023. godine

SADRŽAJ

Uvodna riječ direktora	3
1. Osnovni podaci o Društvu	4
2. Mišljenje ovlašćenog revizora	8
3. Mišljenje ovlašćenog aktuara	11
4. Poslovno okruženje i položaj Društva na tržištu osiguranja u Republici Srpskoj	12
5. Računovodstvene politike	13
6. Organizaciona struktura	18
7. Zaposlenost	18
8. Ostvarena bruto premija osiguranja	19
9. Naknade iz ugovora o osiguranju(odštetni zahtjevi)	20
10.Finansijski rezultat	21
11.Finansijski položaj	25
12.Adekvatnost kapitala	34
13.Tehničke rezerve	34
14.Pokazatelji poslovanja	35
15.Transakcije sa povezanim licima	36
16.Donacije	37
17.Otkup vlastitih akcija	37
18.Događaji nakon dana bilansiranja	37
19.Procjena očekivanog budućeg razvoja	38
20.Istraživanje i razvoj	38
21.Poslovni segmenti	38
22.Finansijski instrumenti	39
23.Ciljevi i politike Društva u vezi sa upravljanjem rizicima i zaštita od rizika	39
24.Izloženost rizicima	39
25.Politika saosiguranja i reosiguranja	40
26.Pravila korporativnog upravljanja	41
27.Spisak uslova i tarifa	41

UVODNA RIJEČ DIREKTORA

Akcionarsko društvo za osiguranje „*SAS-SuperP OSIGURANJE*“ počelo je sa radom 01.07.2016. godine na osnovu dozvole za rad *Agencije za osiguranje Republike Srpske* izdate pod brojem 4.05-501-1/16 od 09.06.2016. godine. Dana 16.06.2016. godine osiguravajuće Društvo registrovano je kod Okružnog privrednog suda sa sjedištem u Bijeljini. Registrovane djelatnosti Društva su osiguranja od građanske odgovornosti, koja uključuju vrste osiguranja pod rednim brojevima 10., 11. i 12. u Odluci o vrstama osiguranja. Organi uprave Društva usvojili su sve neophodne uslove i tarife, pravilnike i druge interne akte.

Društvo je članica Biroa Zelene karte u Bosni i Hercegovini, Zaštitnog fonda Republike Srpske i Udruženja osiguravajućih društava Republike Srpske. U cilju sigurnosti poslovanja i finansijske zaštite (likvidnosti i solventnosti) od negativnih posledica nastanka velikih šteta čija visina prelazi samopridržaj Društva, zaključeni su: Ugovor o reosiguranju domaće autoodgovornosti (sa „*Bosna – Re*“) i Ugovor o reosiguranju Zelene karte (Putem biroa Zelene karte BiH).

U skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim odredbama Društvo je izvršilo odabir i zaključilo Ugovore sa eksternim aktuarom i eksternim revizorom. Sistem internih kontrola u Društvu funkcionišu kroz funkcije internog revizora i Odbora za reviziju. Društvo je u potpunosti uskladilo svoje poslovanje u pogledu adekvatnosti kapitala, ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i 50% minimalnog garantnog fonda sa aktuelnim zakonskim i podzakonskim aktima.

Društvo je konstantno radilo na razvoju prodajne mreže kroz otvaranje novih prodajnih mjesta, njihovom tehničkom i kadrovskom osposobljavanju, a sve u skladu i cilju sa planskim zadacima. Kontinuirano se radilo na stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih, te doslednoj primjeni tehnologije rada, procedura i aktivnosti koje se odvijaju u okviru registrovane djelatnosti Društva.

Provodeći sve poslovne aktivnosti Društvo je vodilo računa da ukupni troškovi poslovanja budu u okviru dozvoljenog iznosa, kao i izvršenje svih postavljenih planskih zadataka. Rezultat takvog rada i pristupa u konačnom je ostvarivanje pozitivnog finansijskog rezultata poslovanja, odnosno dobiti, koja je i planom definisana.

Obavljajući djelatnost, Društvo je sve vrijeme isticalo visoke standarde u pogledu kvaliteta usluge koju pruža, kao i servisiranja obaveza koje proizilaze iz osnovne djelatnosti Društva. U prilog tome govori i zanemarljiv broj pritužbi koje smo imali od strane korisnika naših usluga.

U Bijeljini,
Dana:28.02.2023.god.

Direktor
Nikola Gavrić

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

U skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 17/05, 1/06, 64/06 i 74/10) Agencija za osiguranje Republike Srpske izdala je Rješenje broj 4.05-501-1/16 od 09.06.2016. godine kojom je data dozvola za rad za obavljanje djelatnosti neposrednog osiguranja u vrstama neživotnih osiguranja i to:

- osiguranje od građanske odgovornosti, koje uključuje vrste osiguranja 10, 11. i 12. klasifikovane u Odluci o vrstama osiguranja (Službeni glasnik Republike Srpske broj 57/06) i Uputstva o primjeni odluke o vrstama osiguranja (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/07).

Na osnovu Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva „SAS-SuperP OSIGURANJE“ Bijeljina broj OPU- 650/2016 od 17.05.2016 i Rješenja Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 4.05-501-1/16 od 09.06.2016. godine, Okružni privredni sud u Bijeljini, Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-16-000 405 od 16.06.2016. godine upisalo je osnivanje Akcionarskog društva za osiguranje „SAS-SuperP OSIGURANJE“, BIJELJINA, odnosno pod skraćenim nazivom: „SAS-SuperP OSIGURANJE“, a.d., BIJELJINA. Sjedište Društva se nalazi u Bijeljini, Trg Draže Mihajlovića broj 12. Matični broj Društva je: 11146015. JIB: 4404049960008.

Osnivači, odnosno akcionari Društva su:

- 1) Veljko Đukić, iz Laktaša, ulica Kninska broj 6,
- 2) Miodrag Stojanović, iz Bijeljine, Trg Draže Mihajlovića broj 14 i
- 3) Rado Gavrić, iz Ugljevika, ulica Ćirila i Metodija broj 5.

Upisani i uplaćeni osnovni kapitala Društva iznosi: 2.500.000,00KM (slovima: dvamilionapetstohiljadakonvertibilnihmaraka).

Učešće u kapitalu po osnivačima iznosi:

- 1) Veljko Đukić.....1.250.000,00 KM ili 50%,
- 2) Miodrag Stojanović..... 625.000,00 KM ili 25%.
- 3) Rado Gavrić..... 625.000,00 KM ili 25%.

Lice ovlašteno za zastupanje u unutrašnjem i vanjskom prometu je Natalija Delić-Lujić, Peljave bb Lopare, direktor Društva.

Djelatnost Društva je:

- 65.12. – Ostalo osiguranje,
- 65.20. – Reosiguranje,
- 66.21. – Procjena rizika i štete,
- 66.29. – Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima.

Na osnovu Rješenja o registraciji broj 05-0-Reg-16-000 857 od 07.11.2016. godine izvršena je promjena lica ovlašćenog za zastupanje Akcionarskog društva za osiguranje „SAS-SuperP OSIGURANJE“, BIJELJINA, pa je kao direktor, tj. Lice ovlašćeno za zastupanje upisan:

- Nikola Gavrić, ul. Ćirila i metodija broj 5 Ugljevik.

Na osnovu Rješenja o registraciji broj 05-0-Reg-16-000 926 od 15.12.2016. godine izvršena je promjena djelatnosti (brisanje djelatnosti 65.20. reosiguranje) Akcionarskog društva za osiguranje „SAS-SuperP OSIGURANJE“, BIJELJINA, tako da je djelatnost Društva:

65.12. – Ostalo osiguranje,

66.21. – Procjena rizika i štete,

66.29. – Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima.

Rješenjem broj 059-0-Reg-17-000 880 od 11.09.2017. godine izvršeno je smanjenje kapitala (pokriće gubitka) tako da ukupan kapital iznosi 2.420.000,00 KM, a po osnivačima kako slijedi:

- 1) Veljko Đukić.....1.210.000,00 KM ili 50%,
- 2) Miodrag Stojanović..... 605.000,00 KM ili 25%.
- 3) Rado Gavrić..... 605.000,00 KM ili 25%.

Rješenjem broj 059-0-Reg-17-001 399 od 04.12.2017. godine izvršeno je smanjenje broja akcinara tako da ukupan kapital iznosi 2.420.000,00 KM, a po osnivačima kako slijedi:

- 1) Miodrag Stojanović..... 1.210.000,00 KM ili 50%.
- 3) Rado Gavrić..... 1.210.000,00 KM ili 50%.

Rješenjem broj 059-0-Reg-20-000 332 od 25.06.2020. godine izvršeno je povećanje kapitala u iznosu od 1.000.000,00 KM tako da ukupan kapital iznosi 3.420.000,00 KM, a po osnivačima:

- 1) Miodrag Stojanović 1.710.000,00 KM ili 50% i
- 2) Rado Gavrić 1.710.000,00 KM ili 50%.

Rješenjem o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini od 13.06.2022. godine, broj: 059-0-Reg-22-000 334, izvršen je upis povećanja osnovnog kapitala Društva tako da osnovni kapital iznosi 4.420.000,00 KM.

Rješenjem Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka broj 01-12015/16 od 14.07.2016. godine izvršena je registracija HOV:

Naziv emitenta „SAS-SuperP OSIGURANJE“, BIJELJINA,

Sjedište emitenta: Trg Đenerala Draže Mihajlovića 12,

MB 11146015,

Broj računa emitenta 20436768,

vrsta hartije: akcije,

klasa hartije: redovne akcije klase A,

lokalne oznake hartije: SSOS-R-A,

broj hartija: 2420,

nominalna vrijednost hartije 1.000,00 KM,

ukupna nominalna vrijednost hartije: 2.420.000,00 KM,

redni broj i tip emisije: prva emisija, zatvoreno akcionarsko društvo

ISIN kod: BA100SSORA8,

CFI kod: ESVUFR.

Rješenjem Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka broj 01-9668/20 od 03.07.2020. godine izvršena je registracija HOV:

Naziv emitenta „SAS-SuperP OSIGURANJE“, BIJELJINA,
Sjedište emitenta: Trg Đenerala Draže Mihajlovića 12,
MB 11146015,
Broj računa emitenta 20717414,
vrsta hartije: akcije,
klasa hartije: redovne akcije klase A,
lokalne oznake hartije: SSOS-R-A,
broj hartija: 1000,
nominalna vrijednost hartije 1.000,00 KM,
ukupna nominalna vrijednost hartije:1.000.000,00 KM,
redni broj i tip emisije: treća emisija, povećanje osnovnog kapitala
ISIN kod: BA100SSORA8,
CFI kod: ESVUFR.

Rješenjem Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka broj 01-10727/22 od 17.05.2022. godine izvršena je registracija HOV:

Naziv emitenta „SAS-SuperP OSIGURANJE“, BIJELJINA,
Sjedište emitenta: Trg Đenerala Draže Mihajlovića 12,
MB 11146015,
Broj računa emitenta 20772695,
vrsta hartije: akcije,
klasa hartije: redovne akcije klase A,
lokalne oznake hartije: SSOS-R-A,
broj hartija: 1000,
nominalna vrijednost hartije 1.000,00 KM,
ukupna nominalna vrijednost hartije:1.000.000,00 KM,
redni broj i tip emisije: četvrta emisija, povećanje osnovnog kapitala
ISIN kod: BA100SSORA8,
CFI kod: ESVUFR.

Osnivači Društva čine Skupštinu akcionara koja je obavezni organ u Društvu, a u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 17/05, 1/06, 64/06 i 74/10).

Pored Skupštine akcionara obavezni organi u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje su: Upravni odbor, Odbor za reviziju i direktor.

Društvo će se baviti neživotnim osiguranjem i to vrstama za koje je Zakonom o društvima za osiguranje („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 17/05, 1/06, 64/06 i 74/10) propisan minimalni osnivački kapital od 2.000.000KM, a to su:

- osiguranje od odgovornosti za motorna vozila,
- osiguranje od odgovornosti za vazduhoplove i
- osiguranje od odgovornosti za brodove.

Odlukom o vrstama osiguranja („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 57/06) propisana je klasifikacija djelatnosti osiguranja po vrstama osiguranja i podklasifikacija po vrstama rizika.

Djelatnost neživotnog osiguranja klasifikovana je na 18 vrsta osiguranja, a Društvo će se baviti sljedećim:

10. Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila

Uključuje svu građansku odgovornost za nesreću koja proizilazi iz upotrebe motornih vozila na kopnu, kao i odgovornost vozara.

11. Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove

Uključuje svu građansku odgovornost koja proizilazi iz upotrebe vazduhoplova, kao i odgovornost vozara.

12. Osiguranje od građanske odgovornosti za brodove (morska, jezerska, riječna i kanalska plovila)

Uključuje svu građansku odgovornost koja proizilazi iz upotrebe brodova, plovila ili čamaca na moru, jezerima, rijekama ili kanalima, kao i odgovornost vozara.

Društvo uz rizike u vrstama osiguranja za koje pribavlja dozvolu za rad od Agencije za osiguranje RS može pokriti rizike i iz drugih vrsta osiguranja bez pribavljanja posebne dozvole samo ako su ti rizici povezani sa glavnim rizikom, povezani sa predmetom koji je pokriven od glavnog rizika i pokriveni ugovorom koji osigurava glavni rizik.

Okružni privredni sud u Bijeljini, Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-16-000 886 od 16.12.2016. godine izvršio je upis osnivanja poslovnih jedinica i to: Lopare, Ugljevik, Osmaci, Bratunac, Doboje, Banja Luka, Teslić, Zvornik, Prijedor, Prnjavor, Vlasenica, i Istočno Novo Sarajevo.

Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-17-00 202 od 01.03.2017, godine upisane su poslovne jedinice i to: Rudo, Trebinje, Kotor Varoš i Laktaši.

Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-17-00 435 od 25.05.2017, godine upisane su poslovne jedinice i to: Pale, Gradiška i Sokolac.

Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-19-000 249 od 29.03.2019, godine upisane su poslovne jedinice Istočna Ilidža.

Rješenjem o registraciji broj 059-0-Reg-19-000 693 od 01.08.2019, godine upisane su poslovne jedinice Novi Grad.

Rješenjem o registraciji broj 062-0-Reg-20-000076 od 19.03.2020, godine upisane su poslovne jedinice Bileća.

Rješenjem o registraciji broj 060-0-Reg-20-000255 od 29.07.2020, godine upisane su poslovne jedinice Modriča.

2. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja *Društva za osiguranje „SAS-SuperP osiguranje“ a.d. Bijeljina* (u daljem tekstu: Društvo), koji uključuju: Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2022. godine (Bilans stanja), Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu od 01.01-31.12.2022. godine (Bilans uspjeha), Izvještaj o tokovima gotovine za period od 01.01. do 31.12.2022. godine (Bilans tokova gotovine), Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2022. godine i Napomene uz finansijske izvještaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika Društva.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31.12.2022. godine i njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS - MSFI).

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, Pravilnikom o reviziji finansijskih izvještaja i Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naše odgovornosti u skladu sa tim zahtjevima detaljnije su opisane u podnaslovu *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*.

Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo, kako nalaže Kodeks etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), uključujući etičke zahtjeve koji su relevantni za reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo i druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za izražavanje našeg mišljenja. Revizor je dobio sve ostale informacije prije datuma Izvještaja revizije i nije uočio da ima elemenata njihovog pogrešnog prikazivanja.

Odgovornost rukovodstva Društva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i fer prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI i računovodstvenim propisima, te odabir odgovarajućih računovodstvenih politika i utvrđivanje razumnih računovodstvenih procjena primjerenih u datim okolnostima.

Takođe, odgovornost rukovodstva uključuje osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola relevantnih za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed neregularnosti, kriminalnih radnji ili grešaka.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, vlasnici i rukovodstvo su odgovorni za procjenu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo ne namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje Društvom su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i izdavanje revizorskog izvještaja koji sadrži mišljenje revizora. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija izvršena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa ISA, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje, procjenjujemo da li je rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaženje interne kontrole;
- razmatramo pouzdanost internih kontrola Društva koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su relevantni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o njihovoj djelotvornosti;
- ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivost računovodstvenih procjena i srodnih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva;
- donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prouzrokovati da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti;
- procjenjujemo opštu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije.

Takođe, obezbjeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost i, gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite.

Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije. Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Partneri angažovanja na reviziji čiji je rezultat rada ovaj Izvještaj nezavisnog revizora su Nataša Bosiočić i Rajko Radović.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja tekućeg perioda. U postojećim okolnostima smatramo da nema ključnih pitanja odabranih za posebno saopštavanje, svi aspekti su obrađeni u kontekstu revizije pojedinačnih finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja, a određene okolnosti na koje bi trebalo ukazati date su u samom Izvještaju.

U Bijeljini, 27.03.2023. godine

Revizori:
Dr Nataša BOSIOČIĆ
licenca ovl. revizora broj: 742/20

Prof. dr Rajko Radović
licenca ovl. revizora broj: 741/20

3. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA

Ovlašćeni aktuar, saglasno članu 10, Odlukom o sadržaju mišljenja ovlašćenog aktuara ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/07), i na osnovu svega što je naprijed navedeno, daje konačno pozitivno mišljenje na poslovanje Društva u 2022. godini.

Ovakvo mišljenje daje se iz sljedećih razloga:

- Obračun bruto prenosne premije je izvršen po metodi pro rata temporis na osnovu automatske obrade podataka;
- Društvo je u 2022. godini poštovalo usvojene Uslove i Trife, nije uočeno kršenje premijskog sistema Društva;
- Društvo je rezervu za nastale prijavljene a neriješene štete utvrdilo pojedinačnom procjenom za svaku štetu, dok je rezerva za nastale a neprijavljene štete izvršena u skladu sa usvojenim Pravilnikom;
- Društvo je obezbijedilo iznos ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda Društva na dan 31.12.2022. godine;
- Društvo ispunjava zahtjeve adekvatnosti kapitala;
- Dato je pozitivno mišljenje na izvještaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2022. godinu;
- Društvo je ostvarilo ukupan pozitivan mjerodavni tehnički rezultat;
- Društvo je u poslovnoj 2022. godini ostvarilo neto dobit.
- U toku posmatrane godine likvidnost Društva nije bila ugrožena;
- Društvo je ažurno u likvidaciji i isplati odštetnih zahtjeva;
- U mišljenju su date i primjedbe na rad Društva u toku 2022. godine koji se odnose na troškove sprovođenja osiguranja. Ovlašćeni aktuar skreće pažnju Društvu da u narednom periodu mora ispraviti uočene nepravilnosti, odnosno troškove sprovođenja osiguranja moraju biti u granicama režijskog dodatka,
- Ovlašćeni aktuar napominje da je neophodno da Društvo i u narednom periodu primjenjuje usvojene akte poslovne politike.

4. POSLOVNO OKRUŽENJE I POLOŽAJ DRUŠTVA NA TRŽIŠTU OSIGURANJA U REPUBLICI SRPSKOJ

Društvo ima dozvolu izdatu od strane Agencija za osiguranje Republike Srpske broj 4.05-501-1/16 od 09.06.2016. godine kojom je data dozvola za rad u Republici Srpskoj za obavljanje djelatnosti neposrednog osiguranja u vrstama neživotnih osiguranja i to osiguranje od građanske odgovornosti, koje uključuje vrste osiguranja 10, 11. i 12. klasifikovane u Odluci o vrstama osiguranja (Službeni glasnik Republike Srpske broj 57/06) i Uputstva o primjeni odluke o vrstama osiguranja (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/07).

U 2022. godini radilo je 14 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i 11 filijala društava sa sjedištem u Federaciji BiH.

S obzirom da se na relativno malom tržištu, djelatnošću osiguranja bavi veliki broj osiguravajućih društava utiču na to da se ovom djelatnošću nije uopšte jednostavno baviti, a da bi se postigla dobra pozicija zahtijevaju se veliki profesionalni i stručni nadzor.

Usled otežanih privrednih aktivnosti i niskog životnog standarda većina premije se odnosi na obavezna osiguranja, dok je mali dio premije odnosi na dobrovoljna osiguranja. Krajem 2018. godine jedinstvena osnova premije za putnička vozila, snage motora od 33 do 44 KW smanjena je za 10% što je dodatno usložilo poslovanje.

Nestabilnost finansijskog, a posebno bankarskog sektora mogu prouzrokovati probleme u poslovanju Društva, koje može nastati zadržavanjem sredstava Društva uložениh u finansijske instrumente kao i depozite kod banaka.

Kao mjera u cilju sprečavanja nastanka štete po Društvo, neophodno je vršiti stalnu analizu i kontinuiranu kontrolu nad uloženim sredstvima uz disperziju ulaganja sredstava tehničkih rezervi i garantnog fonda.

Potencijalni problem može predstavljati i gašenje društava za osiguranje u BiH, što bi dovelo do dodatnih ulaganja sredstava za pokriće neizmirenih obaveza od strane likvidiranih društava, a kroz obaveze Zaštitnog fonda i Biroa ZK u BiH.

5. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

5.1. Prihod od premije ostalih osiguranja

Prihod od premije osiguranja predstavljaju fakturisane iznose premije u tekućem obračunskom periodu, uvećane za prenosne premije na početku godine i umanjene za prenosne premije obračunate na kraju obračunskog perioda. Prihodi od premije osiguranja se unose u ukupan prihod u skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika iz odgovarajućih ugovora o osiguranju.

Prenosna premija se izračunava da bi se obezbjedilo da bi se obuhvatili dijelovi fakturisanih premija koji se odnose na prihode narednih obračunskih perioda. Prenosna premija obračunava se metodom "pro rata temporis" na fakturisanu ukupnu premiju osiguranja.

5.2. Prihod po osnovu kamata

Prihod po osnovu kamata odnose se na obračunate kamate na sredstva deponovana u banci za pokriće 50% garantnog fonda i tehničkih rezervi.

5.3. Rezervisanje sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete

Rezervisane štete predstavljaju ukupan iznos obaveze koje su, prema razboritoj procjeni napravljenoj na osnovu objektivnih faktora, potrebno da se izvrši plaćanje šteta ostvarenih na dan bilansiranja.

Rezervisanja sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete vrše se na osnovu procjene iznosa svake pojedinačne štete osim za štete za koje, na osnovu raspoložive dokumentacije, nije moguće izvršiti takvu procjenu, a za koje se rezervacija utvrđuje na osnovu prosječno likvidirane štete u odnosnoj vrsti osiguranja.

Štete u sporu rezervišu se u iznosu za koji se očekuje da bi mogao biti utvrđen od strane suda. Rezervisanje za indirektno troškove obrade šteta izračunava se na osnovu koeficijenta 0.5% uvećanog za odnos između troškova obrade šteta i iznosa likvidiranih šteta sa troškovima obrade, pomnoženog sa zbirom rezervi za prijavljene štete i rezerve za nastale neprijavljene štete.

5.4. Rezervisanja za nastale neprijavljene štete

Rezervisanje sredstava za nastale a neprijavljene štete radi se primjenom metode triangulacije razvoja šteta, tj. Chain Ladder metodom. Ova metoda se koristi za obračun rezervacije sredstava za nastale neprijavljene štete na kraju poslovne godine, dok na kraju obračunskog perioda kraćeg od godinu dana ovaj iznos ne može biti manji od iznosa rezervi za nastale neprijavljene štete koji je utvrđen na kraju prethodne godine.

5.5. Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu.

5.6. Preračunavanje deviznih iznosa

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u Konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u Konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na dan bilansiranja.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovne transakcije u stranoj valuti i prilikom preračunavanja pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspjeha.

5.7. Nekretnine, postrojenja i oprema

Pod nekretninama, postrojenjima i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uvećanoj za sve troškove nastale po osnovu dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Dobitak koji nastane prilikom rashodovanja i prodaje osnovnog sredstva iskazuje se neposredno kao vanredni prihod u okviru ostalih prihoda. Gubitak nastao prilikom rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava iskazuje se neposredno kao vanredni rashod u okviru ostalih rashoda.

5.8. Amortizacija

Amortizacija osnovnih sredstava obračunava se po stopama, koje su određene tako da se 100 podijeli sa brojem godina korisnog vijeka trajanja sredstva. Amortizacija se obračunava na osnovicu koju čini nabavna vrijednost na početku godine kao i na nabavnu vrijednost osnovnih sredstava stavljenih u upotrebu u toku godine. Osnovna sredstva se amortizuju u jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog korisnog vijeka trajanja.

Jednom otpisana osnovna sredstva ne mogu se ponovo otpisivati.

Procjenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primjenjene stope za izvještajni period su sledeće:

<i>Glavne grupe osnovnih sredstav</i>	<i>Korisni vijek (godina)</i>	<i>Stopa (%)</i>
Građevinski objekti	25-77	1.30%-4.00%
Kancelarijski namještaj	8-10	10.00%-12.50%
Automobili	6	15.50%
Kompjuteri i kompjuterska oprema	4	25.00%
Ostala oprema	6	16.60%

5.9 Investicione nekretnine

Nekretnine (zemljište i/ili građevinski objekti) koji se ne koriste za potrebe redovnog poslovanja i obavljanje djelatnosti, već se drže radi ostvarivanja prihoda od izdavanja ili radi uvećanja vrijednosti nekretnina, klasifikuju se kao investicione nekretnine, u skladu sa MRS 40-Investicione nekretnine.

Investicione nekretnine početno se priznaju po nabavnoj vrijednosti koja se sastoji od nabavne cijene uvećane za sve zavisne troškove nabavke, a umanjene za bilo kakve trgovinske popuste i rabate.

Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine se vrednuju po metodi fer vrijednosti i ne podliježu obavezi obračunavanja amortizacije, kao ni utvrđivanja eventualnog obezvrjeđenja.

Fer vrijednost investicionih nekretnina je njihova tržišna vrijednost koja se utvrđuje putem procjene kvalifikovanih procijenitelja, na osnovu cijena sa aktivnog tržišta.

Dobici ili gubici nastali zbog promjene fer vrijednosti investicionih nekretnina priznaju se kao prihod, odnosno rashod perioda u kojem su nastali.

Naknadni troškovi vezani sa investicionim nekretninama, računovodstveno se obuhvataju na način utvrđen za nekretnine, postrojenja i opremu.

5.10. Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju

Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju prvobitno se iskazuju po nabavnoj vrijednosti, a na dan bilansa stanja po tržišnoj vrijednosti. Promjene tržišne vrijednosti ovih hartija od vrijednosti se priznaju direktno u kapital kroz bilans stanja u korist nerealizovanog dobitaka po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju odnosno na teret nerealizovanog gubitka po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju.

5.11. Obezvrjeđenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva analizira vrijednost osnovnih sredstava prikazanih u finansijskim izvještajima. Ukoliko postoji indicija da za neko osnovno sredstvo postoji obezvrjeđenje, nadoknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrjeđenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima, vrijednost sredstva iskazanog u finansijskim izvještajima se smanjuje do iznosa nadoknadive vrijednosti.

Obezvrjeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvrjeđenje tretira kao smanjenje revalorizacije rezerve do revalorizovanog iznosa.

Ako se kasnije poništi obezvrjeđenje, vrijednost sredstva prikazanog u finansijskim izvještajima se povećava do promijenjene procjene nadoknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da u proteklim godinama nije računalo obezvrjeđenje. Poništenje obezvrjeđenja se računa kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrjeđenja tretira kao povećanje revalorizacije rezerve.

5.12. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani se iskazuju po nominalnoj vrijednosti na dan ulaganja.

5.13. Potraživanja za premije

Potraživanja za premije obuhvataju potraživanja za premije i učešće u naknadama šteta u zemlji i inostranstvu.

Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospjele iznose prema ugovorenim uslovima, rukovodstvo procjenjuje iznos ispravke vrijednosti kojim se potraživanje svodi na realnu vrijednost terećenjem ostalih rashoda.

Indirektan otpis potraživanja za premije vrši se na osnovu razvrstavanja potraživanja u sledeće kategorije:

Kategorija potraživanja	Starost potraživanja u danim	% otpisa
Prva kategorija	do 90	5,00
Druga kategorija	91-180	25,00
Treća kategorija	181-270	55,00
Četvrta kategorija	preko 270	100,00

5.14. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju gotovinu u blagajni i na računima kod komercijalnih banaka.

5.15. Izdvojena sredstva za preventivu

Izdvojena sredstva za preventivu obrazuju se u visini od 1% iz bruto premije nezgode.

5.16. Porezi i doprinosi

Porez na dobit

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit ("Službeni glasnik RS" broj 94/15), a koji se primjenjuje od 01. januara 2016. godine. Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koja predstavlja iznos dobiti prije oporezivanja korigovanu za usklađivanje prihoda i rashoda, a u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske.

Poreskim propisima Republike Srpske ne predviđa se mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povrat poreza plaćenog u prethodnim periodima, ali se omogućava da gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi uključeni su u ukviru rashoda poreza i doprinosa.

Porez na dodatu vrijednost

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH" broj 9/05 i 35/05) uvedena je obaveza i regulisan je sistem obračuna i plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji BiH, počev od 01. januara 2006. godine, čime je zamjenjen dotadašnji sistem oporezivanja porezom na promet proizvoda i usluga.

Članom 25. navedenog Zakona usluge osiguranja i reosiguranja su oslobođene plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

Društvo nije u sistemu PDV_a zbog toga što nije dostignut prag propisanog cenzusa za ulazak u sistem.

5.17. Beneficije za zaposlene

U skladu sa propisima Republike Srpske, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primjenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenog iznosa u korist odgovarajućeg državnog fonda. Doprinosi se knjiže na teret rashoda u periodu na koji se odnose.

Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj 1/16) članom 132 stav 1. alineja 5. i članom 135. propisano je da poslodavac isplaćuje zaposlenom otpremninu prilikom odlaska radnika u penziju i jubilarne nagrade za ostvareni staž kod poslodavca a na osnovu utvrđene visine i načina ostvarivanja utvrđenog kolektivnim ugovorom.

Ukoliko se visina ovih naknada ne utvrdi kolektivnim ugovorom ova oblast će se regulisati Odlukom Vlade Republike Srpske.

5.18. Aktuarske metode

Prilikom formiranja tehničkih rezervi Društvo primjenjuje aktuarske metode i kod obračuna prenosne premije i kod obračuna rezervacije za štete.

Prenosna premija obračunata je u skladu sa Pravilnikom o formiranju i načinu obračunavanja prenosnih premija. Obračun prenosne premije urađen je prema vremenu trajanja osiguranja po principu "pro rata temporis" (na osnovu preostalog broja dana trajanja osiguranja), a putem automatske obrade podataka.

Društvo je rezerve za nastale neprijavljene štete obračunalo primjenom metode racija gubitka (EXPECTED LOSS RATIO METHOD).

6. ORGANIZACIONA STRUKTURA

Centrala Društva je u Bijeljini, ulica Đenerala Draže Mihajlovića 12. Pored centrale djelatnost se obavlja i preko poslovnih jedinica i to: Lopare, Ugljevik, Osmaci, Bratunac, Doboje, Banja Luka, Teslić, Zvornik, Prijedor, Prnjavor, Vlasenica, Istočno Novo Sarajevo, Trebinje, Kotor Varoš, Laktaši, Pale, Gradiška, Sokolac, Istočna Ilidža, Bileća i Modriča.

7. ZAPOSLENOST

Tokom 2022. godine ljudski potencijali u svojim aktivnostima i djelovanjima bili su usresređeni na ostvarenje strateških ciljeva Društva, koji su operacionalizovani u izvršenim poslovima i radnim zadacima.

Sa 31.12.2022. godine u Društvu je bilo zaposleno 31 radnika sledeće kvalifikacione strukture:

Kvalifikacija	Broj radnika	Struktura u %
VSS	13	41,94%
SSS	18	58,06%
UKUPNO	31	100,00%

8. OSTVARENA BRUTO PREMIJA OSIGURANJA

Ostvarena premija osiguranja u 2022. godini iznosi 3.434.222,57 KM. Društvo je u 2022. godini zaključilo 22.685 polise osiguranja. Najveće, odnosno dominantno učešće u strukturi portfelja zauzima osiguranje od autoodgovornosti sa 12.153 zaključenih polisa osiguranja i ostvarenom premijom osiguranja u iznosu od 3.379.316,59 KM što čini 98,41% od ukupno ostvarene premije. Prosječna premija po polisi osiguranja AO iznosi 278,06 KM, a prosječna premija po polisi osiguranja nezgode iznosi 5,21 KM

Prikaz broja zaključenih osiguranja i ostvarene premije za 2022 godinu je sledeća:

tarifa	Vrsta osiguranja	2021		
		Broj osiguranja	Ostvarena premija (KM)	Učešće u %
01	Osiguranje nezgode (AN, PUJP)	10.532	54.905,98	1,59
10	Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	12.153	3.379.316,59	98,41
	Ukupno:	22.685	3.434.222,57	100,00

Pravilnikom o maksimalnim stopama režijskog dodatka odnosno Odlukom o raspodjeli bruto premije sa maksimalnim stopama režijskog dodatka za 2022. godinu definisana je raspodjela bruto premije, u kojoj je ispoštovana Odluka o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske broj 94/15), tako da se bruto premija kod osiguranja od autoodgovornosti za motorna vozila sastoji od tehničke premije i režijskog dodatka, koji ne može iznositi više od 30% od bruto premije osiguranja. U ostalim vrstama osiguranja (osiguranje nezgode-prateći rizici) premija se raspodjeljuje prema procentima u navedenoj Odluci.

Raspodjela ostvarene bruto premije prikazana je u sledećoj tabeli:

Tarifa	Vrsta osiguranja	Raspodjela bruto premija						
		Bruto premija	Tehnička premija	%	Doprinos za preventivu	%	Režijski dodatak	%
01	Osiguranje nezgode (AN, PUJP)	54.905,98	35.139,84	64	549,05	1	19.217,09	35
10	Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	3.379.316,59	2.365.521,61	70	0,00	0	1.013.794,98	30
	Ukupno:	3.434.222,57	2.400.661,45		549,05		1.033.012,07	

Troškovi sprovođenja osiguranja u 2022. godini su iznosili 1.091.658,26 KM.

U sledećoj tabeli dat je odnos režijskog dodatka i troškova sprovođenja osiguranja:

tarifa	Vrsta osiguranja	Fakturisana premija	Dozvoljeni režijski dodatak	Troškovi sprovođenja osiguranja (TSO)	Udio TSO u režijskom dodatku (%)	Udio TSO u fakturisanjoj premiji(%)
01	Osiguranje nezgode (AN, PUJP)	54.905,98	19.217,09	15.392,38	80,10	28,04
10	Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	3.379.316,59	1.013.794,98	1.076.265,88	106,17	31,85
	Ukupno:	3.434.222,57	1.033.012,07	1.091.658,26	105,68	31,79

Za pokriće troškova sprovođenja osiguranja , pored režijskog dodatka, Društvo koristi i ostale prihode i to:

- prihod od subvencija i dotacija,
- prihod od zakupa investicionih nekretnina (30% od ostvarenog prihoda),
- prihod od kamata na depozite i HOV (30% od ostvarenog prihoda),
- ostali poslovni prihodi(prihod od zelene karte),
- prihod od regresa neživotnih osiguranja,
- prihod od ukidanja dugoročnih rezervisanja i
- ostali nepomenuti prihodi.

9. NAKNADE IZ UGOVORA O OSIGURANJU (ODŠTETNI ZAHTJEVI)

U 2022. godini prijavljeno je 332 odštetni zahtjev a 27 predmeta su reaktivirana. Ukupno je u 2022 godini likvidirano 336 odštetni zahtjev i to 322 pozitivno riješenih i 14 odbijene štete. Na dan 31.12.2022. godine rezervisane je 44 odštetnih zahtjeva.

Ukupno je obračunato 1.001.536,76 KM po osnovu odštetnih zahtjeva koji su u cijelosti izmireni u toku 2022. godine, tako da Društvo na dan 31.12.2022. godine nije imalo obračunatih a neizmirenih obaveza po osnovu odštetnih zahtjeva.

Pregled rezervisanja za nastale prijavljene šteta na dan 31.12.2022. godine dat je u sledećoj tabeli:

Tarifa	Rezervisane nastale prijavljene a neriješene štete		Rezervisane nastale prijavljene a neriješene štete (bez troškova obrade šteta)		Likvidirane štete				Broj odbijenih šteta u u 2022.
	31.12.2021.		31.12.2022.		Od rezervisanih iz prethodne godine		Štete iz 2022.		
	br.	Iznos	br.	Iznos	br.	Iznos	br.	Iznos	
01	0	0,00	0	0,00			3	160,00	0
10	21	158.000,00	44	308.044,00	7	62.451,66	312	938.925,10	14
Ukupno:	21	158.000,00	44	308.044,00	7	62.451,66	315	939.085,10	14

Društvo je obračunalo rezerve za štete u skladu sa Pravilnikom o formiranju i načinu obračunavanja rezervacija za štete i to kako slijedi:

Vrsta osiguranja	Likvidirane štete	Трошкови обраде	Koficijent za troškove	Rentne štete	Rezervisane štete nastale prijavljene	IBNR	BRUTO REZERVISANE ŠTETE		
							Prijavljene	IBNR	Ukupno
I	2	3	4	5	6	7	8=4x6	9=4x7	10=8+9
Nezgoda (AN,PUJP)	160,00	0,00	1,0050000000	0	0,00	41,92	0.00	42,92	42,92
AO	1.001.376,76	49.935,09	1,0548664359	0	308.044,00	399.429,30	324.945,28	421.344,57	746.289,84
Ukupno:	1.001.536,76	49.935,09			308.044,00	399.471,22	324.945,28	421.386,70	746.331,97

Ukupan iznos rezervisanih šteta na dan 31.12.2022. godine iznosi 746.331,94 KM.

10. FINANSIJSKI REZULTAT

10.1 Poslovni prihodi

Društvo je iskazalo poslovne prihode u iznosu od 3.567.962,02 KM.
Struktura poslovnih prihoda je sledeća:

	2022	2021
2.1.1 Prihod od premije osiguranja	3.417.800,80	3.433.296,78
2.1.2. Prihod po osnovu učešća u naknadi šteta	0,00	0,00
2.1.3. Prihod od ukidanja rezervisanja	30.911,00	201.026,48
2.1.4. Prihodi od subvencija i podsticaja	28.066,20	39.930,58
2.1.5. Drugi poslovni prihodi	91.184,01	103.328,08
Ukupno	3.567.962,02	3.777.582,92

10.2 Prihod od premije osiguranja

Ostvarena je fakturisana premija za 2022. godinu u iznosu od 3.434.221,79 KM. Po izvršenom obračunu prenosnih premija za 2022 godinu po kome je izvršeno povećanje prihoda iz fakturisanе premije za 16.420,99 KM, Društvo je utvrdilo visinu prihoda po osnovu premije osiguranja u iznosu od 3.417.800,80 KM na način kako slijedi:

-Prenosna premija iz prethodnog perioda	1.765.970,59
-Fakturisana premija za 2022. godinu	3.434.221,79
Ukupan prihod	5.200.192,38
- Prenosna premija 31.12.2022 godine	1.782.391,58
-Ukupan prihod po osnovu premije osiguranja za 2022. godinu	3.417.800,80

Raspored Premije osiguranja izvršen je u skladu sa Odlukom o maksimalnim stopama režijskog dodatka za 2022 godinu.

Raspodjela premije osiguranja za 2022. godinu izvršena je na sledeći način:

	Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	Ostale vrste osiguranja	Ukupno
-Tehnička premija	2.365.521,61	35.139,84	2.400.661,45
-Preventiva	0,00	549,05	549,05
-Režijski dodatak	1.013.794,98	19.217,09	1.033.012,07
Ukupno	3.379.316,59	54.905,98	3.434.222,57

Društvo je u 2022. godini ostvarilo obuhvat osiguranja preko prodatih polisa osiguranja (zaključenih) po osiguranjima kako slijedi:

	2022	2021
-Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	12.152	11.972
-Ostale vrste osiguranja	10.532	10.221
Ukupno	22.684	22.193

10.3 Prihod po osnovu učešća u naknadi šteta

Društvo je zaključilo ugovore sa reosiguravačima "Bosna RE" Sarajevo. Za zelene karte reosiguranje se vrši preko Biroa zelene karte BiH. Sa "Bosna RE" ugovoreno je reosiguranje po osnovu "ekscedenta", a ugovoreno je pokriće iz osnova viška šteta (domaća autoodgovornost). U 2022. godini nije bilo naknada šteta po osnovu reosiguranja.

10.4 Drugi poslovni prihodi

Drugi poslovni prihodi iskazani su u iznosu od 103.328,08 KM , a struktura prihoda je sledeća:

Drugi poslovni prihodi	2022	2021
-Prihod od zakupa nekretnina	36.000,00	36.000,00
-Ostali prihodi-odobrenje biroa ZK	0,00	2.573,69
-Prihod od regresa	46.566,10	44.050,39
-Prihod od zelene karte	8.617,92	20.704,00
-Prihod od otkupa štete	0,00	0,00
Ukupno	91.184,02	103.328,08

10.5 Funkcionalni rashodi

Društvo je ostvarilo rashode za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose u iznosu od 60.036,45 KM sledeće strukture:

Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	2022	2021
Doprinos za preventivu	66,64	482,42
Doprinos zaštitnom fondu	56.775,39	33.983,16
Rashodi za dugoročna rezervisanja	3.194,42	
Ukupno	60.036,45	34.465,58

Obračun doprinosa za preventivu u skladu sa Pravilnikom o maksimalnim stopama režijskog dodatka u iznosu od 1% od zaključene premije osiguranja autonezgode.

Na osnovu obračuna Zaštitnog fonda Republike Srpske, Zaštitnog fonda BiH i Biroa ZK BiH utvrđena je visina doprinosa zaštitnom fondu za pokriće izdataka za štete po osnovu nepoznatih i neosiguranih motornih vozila.

10.6 Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja

Društvo je evidentiralo naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja u iznosu od 1.151.688,60 KM

Visina naknade šteta i ostalih naknada neživotnih osiguranja je sledeća:

	2022	2021
Naknada šteta po osnovu osiguranja od obaveznog osiguranja od odgovornosti za motorna vozila	1.051.311,85	910.191,18
Rashodi po osnovu premije reosiguranja	100.215,75	84.145,77
Rezervacija za štete	0,00	0,00
Ukupno	1.151.688,60	994.336,95

10.7 Rashodi po osnovu premije reosiguranja

Društvo je iskazalo rashode po osnovu premije reosiguranja u iznosu od 100.215,75 KM za osigurane rizike iznad samoprdržaja.

Društvo je zaključilo ugovore sa reosiguravačem "Bosna RE" Sarajevo, a za zelene karte reosiguranje se vrši preko Biroa zelene karte BiH. Sa "Bosna RE" ugovoreno je reosiguranje po osnovu "ekscedenta", a ugovoreno je pokriće iz osnova viška šteta (domaća autoodgovornost).

10.8 Troškovi sprovođenja osiguranja

Društvo je knjigovodstveno iskazalo visinu troškova sprovođenja osiguranja u iznosu od 1.091.658,11 KM sledeće strukture:

	(u KM)	
	2022	2021
Troškovi amortizacije	20.381,93	30.390,73
Troškovi rezer.za ispl.nakn.i ben.zaposlenima	0,00	446,54
Troškovi materijala, goriva i energije	41.407,41	31.604,13
Troškovi provizija	0,00	2.100,90
Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	186.095,02	366.402,56
Nematerijalni troškovi	80.457,36	104.127,27
Troškovi poreza i doprinosa	37.545,18	61.277,79
Troškovi bruto zarada	689.978,25	713.470,98
Ostali lični rashodi i naknade	35.793,01	30.721,23
Ukupno	1.091.658,11	1.340.542,13

Ostvareni režijski dodatak iz zaključene premije u 2022. godini iznosi 1.033.012,07 KM. Ostvareni odnos troškova sprovođenja osiguranja u visini režijskog dodatka je $(1.091.658,11 / 1.033.012,07) = 105,67\%$ tako da režijski dodatak ne pokriva troškove sprovođenja osiguranja.

Visina procenta ostvarenih troškova sprovođenja osiguranja prema ostvarenoj fakturiranoj premiji iznosi $(1.091.658,11 / 3.434.221,79) = 31,78\%$

Za pokriće troškova sprovođenja osiguranja, pored režijskog dodatka, Društvo koristi i ostale prihode i to:

- prihod od subvencija i dotacija,
- prihod od zakupa investicionih nekretnina (30% od ostvarenog prihoda),
- prihod od kamata na depozite i HOV (30% od ostvarenog prihoda),
- ostali poslovni prihodi (prihod od zelene karte),
- prihod od regresa neživotnih osiguranja i
- ostali nepomenuti prihodi.

10.9 Finansijski prihodi

Finansijski prihodi iskazani su u iznosu od 65.974,91 KM a nastali su po osnovu obračuna kamata po ugovorima o depozitima kod poslovnih banaka i kamata po osnovu HOV-a.

(u KM)

Finansijski prihodi	2022	2021
Prihod od kamata	65.974,91	59.204,51
Pozitivne kursne razlike	0,00	0,00
Ukupno	65.974,91	59.204,51

10.10. Ostali prihodi

Ostvareni ostali prihodi u 2022. godini iznose 34.430,64 KM sa sledećom strukturom:

(u KM)

Ostali prihodi	2022	2021
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih HOV	30.763,21	31.774,75
Ostali prihodi	3.667,43	33.637,46
Ukupno	34.430,64	65.412,21

10.11 Ostali rashodi

Ostali rashodi iskazani su u iznosu od 60.636,51 KM čine indirektan otpis potraživanja, plaćanja administrativnih taksa i ostali rashodi a struktura je sledeća:

(u KM)

Ostali rashodi	2022	2021
Rashodi po osnovu otpisa (ispravke) potraživanja	33.135,82	10.372,77
Ostali rashodi	27.500,69	26.294,40
Gubici od osn.rash. I prod.nem.ul.os sr	0,00	25.250,05
Ukupno	60.636,51	61.917,22

10.12 Prihodi i rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine

	2021	2021
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	0,00	0,00
Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine	4.159,49	17037,36

10.13 Ukupan neto rezultat u obračunskom periodu

U obračunskom periodu ostvaren je dobitak u ukupnom iznosu od 1.171.100,98 KM

11. FINANSIJSKI POLOŽAJ

11.1 Nematerijalna ulaganja

Promjene na ostalim nematerijalnim ulaganjima

	Nematerijalna ulaganja
Nabavna vrednost	
Stanje, 1. januara 2022. godine	14.040,00
Direktna povećanja u toku god.	
Prenos na invest. nekretnine	
Rashodovanje i prodaja	
Stanje, 31. decembar 2022. god	14.040,00
Ispravka vrednosti	
Stanje, 1. januara 2022. godine	14.040,00
Amortizacija	
Prenos na investic. nekretnine	
Rashodovanje i prodaja	
Stanje, 31. decembar 2022. god	14.040,00
Sadašnja vrijednost	
Stanje, 31. decembar 2022. god	0,00
- 1. januara 2022 godine	0,00

11.2 Nekretnine i oprema

	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Invest. nekretnine	Ukupno
Nabavna vrednost					
Stanje, 1. januara 2022. godine	0,00	47.666,66	179.377,91	1.438.122,78	1.665.167,35
Direktna povećanja u toku god.	0,00		896,40		896,40
Prenos na investicione nekretnine	0,00	0,00			0,00
Procjena vrijednosti nekretnina	0,00			-4.159,49	-4.159,49
Rashodovanje i prodaja	0,00	0,00	1.215,63		1.215,63
Stanje, 31. decembar 2022. god	0,00	47.666,66	179.377,917 5.058,681	1.433.963,29	1.660.688,63
Ispravka vrednosti					
Stanje, 1. januara 2022. godine	0,00	2.726,36	112.996,22	0,00	115.722,58
Amortizacija	0,00	644,41	19.737,53	0,00	20.381,93
Prenos na investicione nekretnine					0,00
Procjena vrijednosti nekretnina					0,00
Rashodovanje i prodaja			1.194,86		1.194,86
Stanje, 31. decembar 2022. god	0,00	3.370,76	131.538,89	0,00	134.909,65
Sadašnja vrijednost					
Stanje, 31. decembar 2022. god	0,00	44.295,90	47.519,79	1.433.963,29	1.525.778,98
- 1. Januara 2022. Godine	0,00	44.940,30	66.381,69	1.438.122,78	1.549.444,77

11.3 Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani	31.12.2022	31.12.2021
Dugoročni finansijski plasmani	3.000.000,00	2.500.000,00
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	1.112.146,32	1.048.440,28
Ostali dugoročni finansijski plasmani	439.720,01	439.874,84
Ispravka vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	196.439,50	221.888,34
UKUPNO	4.748.305,83	4.210.203,46

Dugoročni finansijski plasmani

Društvo je uložilo u depozite kod banka sredstva za pokriće tehničkih rezervi i 50% minimalnog garantnog fonda kako slijedi:

Dugoročni depoziti	31.12.2022	31.12.2021
Sredstva za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda		
Pro credit Bank dd	200.000,00	200.000,00
Sparkasse Bank dd	200.000,00	200.000,00
Atos Bank ad	200.000,00	200.000,00
Addiko Banka ad	200.000,00	200.000,00
MF Banka ad	200.000,00	200.000,00
Nova banka	250.000,00	250.000,00
Naša Banka	250.000,00	250.000,00
Ziraat Banka ad	250.000,00	
NLB Bank ad	250.000,00	
	2.000.000,00	1.500.000,00
Sredstva za pokriće tehničkih rezervi		
Pro credit Bank dd	350.000,00	350.000,00
Nova Banka ad	150.000,00	150.000,00
MF Banka ad	150.000,00	150.000,00
Ziraat Banka ad	350.000,00	350.000,00
	1.000.000,00	1.000.000,00
UKUPNO	3.000.000,00	2.500.000,00

Dugoročni finansijski plasmani u zemlji su depoziti oročeni iz slobodnih novčanih sredstava u poslovnim bankama za pokriće tehničkih rezervi i 50% minimalnog garantnog fonda, što je prikazano u narednom pregledu:

Naziv banke	Datum oročenja	Broj mjeseci	Datum dospjeća	Broj ugovora	Iznos (u KM)	Kam. stopa
Sredstva za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda:						
Sberbank ad Banja Luka	23.07.2021	36	23.07.2024	567-151-55703270-49	200.000,00	1,00
MF banka ad Banja Luka	26.07.2021	48	26.07.2025	2-101-21-08712	200.000,00	1,70
Sparkasse Bank dd BiH	30.07.2021	60	30.07.2026	44395	200.000,00	1,20
Addiko Bank ad Banja Luka	19.07.2021	48	19.07.2025	19711706	200.000,00	1,00
ProCredit Bank dd Sarajevo	23.07.2021	37	23.08.2024	1769/21	200.000,00	1,10
Naša banka ad Bijeljina	29.05.2020	36	29.05.2023	1115/20	250.000,00	1,90
Nova banka ad Banja Luka	27.05.2020	36	27.05.2023	1002481690	250.000,00	1,50
NLB banka ad	21.06.2022	24	20.06.2024	18859963	250.000,00	1,00
Ziraat Banka ad	16.06.2022	36	17.06.2025	186415570191146	250.000,00	0,35
UKUPNO					2.000.000,00	

Naziv banke	Datum oročenja	Broj mjeseci	Datum dospjeća	Broj ugovora	Iznos (u KM)	Kam. stopa
Sredstva za pokriće tehničkih rezervi:						
Banka Poštanska Štedionica ad Banja Luka	21.07.2022	37	21.08.2025	DP2022/26	200.000,00	1,60
ZiraatBank BiH dd Sarajevo	11.05.2022	36	09.05.2025	1863415570187945	150.000,00	0,55
ProCredit Bank dd Sarajevo	21.10.2020	36	21.10.2023	2096-1/20	100.000,00	1,20
ProCredit Bank dd Sarajevo	15.06.2022	36	15.06.2025	1478/22	250.000,00	1,10
MF banka ad Banja Luka	13.01.2020	48	13.01.2024	102-275/2020	150.000,00	1,70
Nova banka ad Banja Luka	20.01.2020	36	20.01.2023	1002392581	150.000,00	1,50
UKUPNO					1.000.000,00	

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju čine ulaganja u obveznice lokalne oznake RSRS-O-K, RSRS-O-H, RSRS-O-I, RSRS-O-J, RSRS-O-M I RSRS-O-P I RSRS-O-R. Vrijednost i broj akcija iskazani su u sledećoj tabeli:

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	31.12.2022	31.12.2021
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	1.112.146,32	1.048.440,28
Ispravka vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	196.439,50	221.888,34
UKUPNO	1.308.585,82	1.270.328,62

Vrednovanje HOV na dan 31.12.2022. godine iskazano je u sledećoj tabeli:

Oznaka HOV	Količina	Cijena	Koeficijent	Vrijednost KM
RSRS-O-H	36.000	0,9900	0,50	14.243,77
RSRS-O-I	64.221	0,9800	0,60	31.921,36
RSRS-O-J	63.480	0,9811	0,70	37.352,85
RSRS-O-K	1.057.557	0,9730	0,80	723.090,84
RSRS-O-M	206.569	0,9600	1,00	201.209,53
RSRS-O-P	158.000	0,9471	1,00	151.279,59
RSRS-O-R	168.000	0,8900	1,00	149.487,88
Ukupno				1.270.328,62

Ostali dugoročni finansijski plasmani

Ostali dugoročni finansijski plasmani	31.12.2021	31.12.2020.
Rezervni fond Biroa ZK Sarajevo	400.000,00	400.000,00
Fond za naknadu šteta Biroa ZK Sarajevo	39.720,01	39.874,84
UKUPNO	439.720,01	439.874,84

11.4 Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namjenjena prodaji

	31.12.2022	31.12.2021
Zalihe obrazaca stroge evidencije	0,00	0,00

11.5 Dati avansi za zalihe i usluge

	31.12.2022	31.12.2021
Dati avansi za zalihe i usluge	64,35	64,35

11.6 Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja, učešća u naknadi šteta i ostali kupci

Struktura potraživanja za premiju osiguranja

	31.12.2022	31.12.2021
Potraživanje za premiju obaveznog osiguranja	16.216,62	7.517,25
- Ispravka vrijednosti potraživanja za premiju	1.472,12	1893,60
	14.744,50	5.623,65

Ispravka potraživanja izvršena je za dospjelu premiju osiguranja indirektnom metodom .

Ostali kupci i ostala potraživanja

	31.12.2022	31.12.2021.
Potraživanja po osnovu izdatih zelenih kartona	316,00	224,00
Potraživanja po osnovu zakupa	49.000,00	16.000,00
Ostala potraživanja	912,49	744,82
Potr.po osnovu učešća u naknadi šteta	0,00	0,00
- Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja	-49.328,00	-16.204,00
UKUPNO	900,49	764,82

Potraživanja iz specifičnih poslova

	31.12.2022	31.12.2021
Potraživanja po osnovu regresa	132.349,18	120.002,41
Potraživanja iz specifičnih poslova		
-Ispravka vrijednosti potraživanjapo osnovu prava na regres	-87.107,36	-87.007,36
UKUPNO	45.241,82	32.995,05

Druga potraživanja

	31.12.2022	31.12.2021
Potraživanja za kamate i dividendu	1.214,55	1.381,57
Potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00
Potraživanja po osnovu pretplaćenih ostalih poreza i doprinosa	12,17	12,17
Ostala potraživanja	40,00	40,00
-Ispravka vrijednosti potraživanja	0,00	0,00
UKUPNO	1.162,38	1.433,74

Potraživanja za kamate odnose se na potraživanja po osnovu kamata obračunatih na sredstva fonda za naknadu šteta Biroa ZK u BiH i kamata na oročene depozite za pokriće teh.rezervi i 50% minimalnog gar.fonda.

11.7 Gotovina i ekvivalenti gotovine

Gotovina i ekvivalenti gotovine	31.12.2022	31.12.2021.
Poslovni računi u domaćoj valuti	2.144.518,54	1.804.569,58
Blagajna	473,99	413,29
Devizni račun	905,22	5.162,20
UKUPNO	2.145.897,75	1.810.145,07

11.8 Aktivna vremenska razgraničenja

	31.12.2022	31.12.2021
Razgraničeni unaprijed plaćeni troškovi	0,00	0,00
Razgraničeni troškovi provizija pribave	0,00	0,00
Razgraničeni troškovi zarada pribave	230.744,13	230.951,89
UKUPNO	230.744,13	230.951,89

11.9 Kapital

Upisani i uplaćeni osnovni kapitala Društva iznosi: 4.420.000,00KM (slovima: četirimilionačetirstodvadesethiljadakonvertibilnihmaraka).

Učešće u kapitalu po osnivačima iznosi:

- 1) Miodrag Stojanović..... 2.210.000,00 KM ili 50%.
- 2) Rado Gavrić..... 2.210.000,00 KM ili 50%.

Nominalna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.000,00 Konvertibilnih maraka.

	31.12.2022	31.12.2021
Akcijski kapital	4.420.000,00	3.420.000,00
Nerealizovani dobiti po osnovu fin.sred.raspolož.za prodaju	196.439,50	221.888,34
Gubitak tekuće godine		
Zakonske rezerve	236.154,59	170.640,65
Neraspodjeljen dobitak predhodne godine	490,50	725,70
Neraspodjeljen dobitak tekuće godine	1.171.100,98	1.310.278,74
Ukupno	6.024.185,57	5.123.533,43

Neraspodjeljena dobit utvrđena na dan 31.12.2022 iznosi 1.171.100,98 KM

Po odluci Skupštine akcionara broj 1237/22 od 20.05.2022. godine o raspodjeli ostvarene neto dobiti, dio dobiti u iznosu od 65.513,94 KM raspoređen je u zakonske rezerve, za iznos od 1.000.000,00 KM povećan je kapital emisijom akcija, iznos od 245.000,00 KM raspoređen je za dividende akcionarima a iznos od 490,50 KM ostao je neraspoređen. Skupština akcionara usvojila je odluku broj 1238-1/22 od 20.05.2022. godine o odobravanju isplate dividende akcionarima u iznosu od 245.000,00 KM. Datum početka isplate dividende u novcu određen je datum 20.05.2022. godine odnosno kao dan presjeka, a dividenda će biti isplaćena do kraja 2022. godine.

11.10 Dugoročna rezervisanja

Rezervisanja za izravnanje rizika formiraju se za sve vrste neživotnih osiguranja i predstavljaju dugoročno rezervisanje. Ove rezerve se ne formiraju za štete koje su nastale, već se njima nivelišu buduća odstupanja od prosječnog rezultata. Rezerve za izravnanje rizika ne predstavljaju jasnu obavezu iz ugovora o osiguranju i nisu predviđene po MSFI-4.

Primjena MRS 19 vezana je za četiri kategorije primanja (kratkoročna primanja, primanja po prestanku zaposlenja, ostala dugoročna primanja i otpremnine).

Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj 1/16) članom 132 stav 1. alineja 5. i članom 135. propisano je da poslodavac isplaćuje zaposlenom otpremninu prilikom odlaska radnika u penziju i jubilarne nagrade za ostvareni staž kod poslodavca a na osnovu utvrđene visine i načina ostvarivanja utvrđenog kolektivnim ugovorom.

Ukoliko se visina ovih naknada ne utvrdi kolektivnim ugovorom ova oblast će se regulisati Odlukom Vlade Republike Srpske.

Društvo je izvršilo rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju u skladu sa MRS 19. u iznosu od 19.214,84 KM

11.11 Kratkoročne obaveze

Obaveze za premiju i specifične obaveze

	31.12.2022	31.12.2021
Obaveze premiju reosiguranja u zemlji	0,00	0,00
Ostale obaveze za premiju pro rata	161,95	162,18
Ostale specifične obaveze	0,00	0,00
Ukupno	161,95	162,18

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada

	31.12.2022	31.12.2021
Obaveze za neto zarade	35.317,44	37.674,07
Obaveze za porez na zarade	1.893,91	1.762,97
Obaveze za doprinose na zarade	16.794,33	19.335,29
Ukupno	54.005,68	58.772,33

Obaveze po osnovu zarada na dan 31.12.2022 godine odnosi se na obračunate obaveze za neto zarade, poreze i doprinose za mjesec decembar 2022 godine.

Druge obaveze iz poslovanja

	31.12.2022	31.12.2021
Primljeni avansi	2.194,60	2.237,50
Naknade po ugovoru o djelu i ugovoru o dopunskom radu	6.627,74	6.127,74
Dobavljači- povezana lica	3.476,80	20.109,59
Dobavljači	6.641,57	6.894,22
Ostale obaveze	6.224,74	7,17
Ukupno	25.165,45	35.376,22

Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze

	31.12.2022	31.12.2021
Obaveze za poreze i doprinose i druge kratkoročne obaveze	14.028,81	2.785,39
Obaveze za porez iz rezultata	45.088,27	59.459,44
	0,00	0,00
Ukupno	59.117,08	62.244,83

11.12 Prenosna premija

Struktura prenosne premije

Vrsta osiguranja	Prenosna premija na dan 31.12.2022	Prenosna premija na dan 31.12.2021
Osiguranja nezgode	28.374,69	25.878,91
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	1.754.016,89	1.740.091,68
Ukupno neživotna osiguranja	1.782.391,58	1.765.970,59

Obračun prenosne premije izvršen je u skladu sa Pravilnikom o tehničkim rezervama (Sl.gl. RS 116/06)-vremensko razgraničenje premije osiguranja (pro rata temporis) Primjenom Pravilnika o tehničkim rezervama utvrđen je iznos u visini od 1.782.391,58 KM i za cjelokupan iznos izvršeno je rezervisanje premije u tekućoj godini.

11.13 Rezervisane štete neživotnih osiguranja

Vrsta osiguranja	Broj šteta	Nastale prijavljene štete bez rentnih šteta	Rentne štete	Nastale neprijavljene štete	Rezervisanje za indirektno troškove obrade šteta	Ukupno u KM
Osiguranje od autoodgovornosti	44	308.044,00	0,00	399.429,30	38.816,54	746.289,84
Autonezgodna	0	0,00	0,00	41,92	0,21	42,13
UKUPNO		308.044,00	0,00	399.471,22	38.816,75	746.331,97

12. Adekvatnost kapitala i margina solventnosti

	31.12.2020	31.12.2021
Osnovni kapital	4.420.000,00	3.420.000,00
Rezerve (zakonske i statutarne)	236.154,59	170.640,65
Neraspoređena dobit ranijih godina	490,50	725,70
Preneseni gubitak i gubitak tekuće godine	0,00	0,00
Otkupljene vlastite akcije	0,00	0,00
Nematerijalna ulaganja	0,00	0,00
Bazični kapital	4.656.645,09	3.591.366,35
Učesnički udio	0,00	0,00
Nelikvidna sredstva	400.000,00	400.000,00
Raspoloživi kapital	4.256.645,09	3.191.366,35
Margina solventnosti	611.844,23	612.561,38
Garantni fond prema margini solventnosti 1/3	203.948,08	204.187,13
Garantni fond prema člana 53. stav 1. Zakona	4.000.000,00	3.000.000,00

Za vrste osiguranja kojima se Društvo bavi garantni fond ne sme biti manji od 4.000.000,00 KM. Raspoloživi kapital Društva u obračunskom periodu zadovoljava minimalno propisani iznos garantnog fonda.

13 TEHNIČKE REZERVE

Struktura tehničkih rezervi iskazana je u narednoj tabeli:

	2022	2021
Prenosna premija	1.782.394,58	1.765.970,59
Rezervisane štete	746.331,97	777.242,97
Fond preventive	0,00	0,00
Rezerve za izravnjanje rizika	0,00	0,00
Ukupno	2.528.723,55	2.543.213,56

Sredstva tehničkih rezervi društvo je uložilo u sledeće oblike imovine:

Red. broj	Vrsta ulaganja	Dozvoljeni %	2022		2021	
			Iznos KM	Ostvareni %	Iznos KM	Ostvareni %
1	Hartije od vrijednosti čiji je emitent ili garant BiH, Republika Srpska, Centralna banka BiH i fondovi iz člana 8. Zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske	Bez ograničenja	1.308.585,82	51,75	1.270.328,62	49,95
2	Ulaganje u oročene depozite do 50% , u jednu banku do 20%	maks.50%	1.000.000,00	39,55	1.000.000,00	39,32
3	Sredstva na računima društva za osiguranje	do 10%	220.137,73	8,71	254.321,35	10,00
4	Razgraničeni troš.pribave do 10% u skladu sa odlukom Agencije		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nekretnine i dr.prava na nekretninama	Do 40%, a ujednu nekretninu odn.više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu do 20%	0,00	0,00	18.563,59	0,73
	UKUPNO		2.528.723,55	100,00	2.543.213,56	100,00

14 POKAZATELJI POSLOVANJA

Red. broj	POKAZATELJ		Koeficijent 31.12.2022	Koeficijent 31.12.2021
1	Racio šteta	Nastale osigurane štete / zaradna premija	0,2917	0,2676
2	Racio troškova	TSO/ zaradna premija	0,3179	0,3941
3	Kombinovani racio	Racio šteta + racio troškova	0,6096	0,6617
4	Racio ekonomičnosti	Troškovi provođenja osiguranje/ ukupna premija	0,3194	0,3905
5	Koeficijent brze likvidnosti	Gotovina + gotovinski ekvivalenti/ kratkoročne obaveze	0,8039	0,6699
6	Koeficijent tekuće likvidnosi	Kratkoročna imovina / kratkoročne obaveze	0,9136	0,7706
7	Koeficijent finansijske stabilnosti	Stalna imovina/ kapital + dugoročne obaveze	1,0415	1,1207
8	Koeficijent rentabilnosti	Neto dobit/ ukupan prihod	0,3193	0,3359
9	Povrat na vlastiti kapital-ROE	Neto rezultat/ ukupan kapital	0,1944	0,2558
10	Povrat na ukupnu imovinu-ROA	Neto rezultat/ ukupna aktiva	0,1344	0,1671

15 TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

15.1 Povezana lica

	Naziv pravnog/fizičkog lica	Osnov povezanosti	% učešća u osnovnom kapitalu
	<i>Akcionari Društva</i>		
1.	Miodrag Stojanović	Akcionar Društva	50% učešća ili 1710 akcija
2.	Rado Gavrić	Akcionar Društva	50% učešća ili 1710 akcija
	<i>Upravni odbor</i>		
3.	Miodrag Stojanović	predsjednik UO Društva	
4.	Ljubiša Dikić	član UO Društva od 19.04.2019	
5.	Radmila Radmilović	član UO Društva od 19.04.2019	
	<i>Ključno rukovodeće osoblje</i>		
6.	Generalni direktor Društva		
	<i>Strana predstavlja entitet koji je kontrolisan</i>		
7.	SAS doo Priboj, Lopare	kontrolisan od strane akcionara Društva Rado Gavrić i Miodrag Stojanović	

15.2 Transakcije sa povezanim licima

BILANS USPJEHA

Prihodi

Povezano lice	2022	2021
SAS doo Priboj	85.120,35	100.439,19
	85.120,35	100.439,19

Rashodi

Povezano lice	2022	2021
SAS doo Priboj	76.580,15	248.502,97
Slavica Stojanović	13.200,00	14.400,00
	89.780,15	261.702,97

Neto prihodi/rashodi	(3.694,30)	(161.263,78)
----------------------	-------------------	---------------------

BILANS STANJA

Bilans stanja - aktiva	2022	2021
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova i dati avans		
SAS doo Priboj	358,12	12,00
Ukupna aktiva	358,12	12,00

Bilans stanja - pasiva	2021	2021
Obaveze prema dobavljačima	4.676,79	21.309,58
SAS doo Priboj	3.476,79	20.109,58
Slavica Stojanović	1.200,00	1.200,00
Ukupna pasiva	4.676,79	21.309,58
Neto aktiva/pasiva	(4.676,79)	(21.297,58)

Napomena: potraživanje po osnovu zakupa nekretnina u iznosu od 49.000,00 KM na dan 31.12. 2022. godine u cijelosti ispravljena.

16 DONACIJE

Društvo u izvještajnom periodu nije vršilo isplate za donacije.

17 OTKUP VLASTITIH AKCIJA

U toku 2022. godine nije vršen otkup vlastitih akcija.

18 DOGAĐAJI NAKON DANA BILANSIRANJA

Nakon dana bilansiranja, odnosno poslije 31.12.2022. godine nije bilo događaja koji bi mogli značajno da utiču na iskazani rezultat poslovanja u 2022. godini.

19 PROCJENA OČEKIVANOG BUDUĆEG RAZVOJA

Društvo je u posmatranoj 2022. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat. U skladu sa godišnjim, kao i dugoročnim finansijskim planom poslovanja, utvrđenim od strane nadležnog organa, očekuje se dalji rast premije osiguranja u osiguranju od autoodgovornosti i ostvarivanju pozitivnog finansijskog rezultata.

U cilju daljeg razvoja Društva planira se ulaganje u proširivanje prodajne mreže, kao i usklađivanje već postojećih sa zahjevima tržišta i klijenata, kako postojećih tako i potencijalnih.

Dalji razvoj i ulaganja očekuju se i u stručnom i kadrovskom osposobljavanju zaposlenih, i organizacionoj strukturi.

20 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Društvo u posmatranom periodu nije imalo značajnih aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem u smislu *MRS 38*.

21 POSLOVNI SEGMENTI

Društvo nema poslovnih segmenata u smislu *MRS 14*.

22 FINANSIJSKI INSTRUMENTI

Finansijski instrumenti predstavljaju predmet trgovanja na finansijskom tržištu. Najznačajniji i najrazvijeniji oblik finansijskih instrumenata su hartije od vrijednosti.

Hartije od vrijednosti koje se nalaze na finansijskom tržištu, a sa kojima Društvo raspolaže, su obveznice RS za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava, lokalne oznake RSRS-O-K, RSRS-O-H, RSRS-O-I, RSRS-O-J, RSRS-O-M, RSRS-O-P i RSRS-O-R.

Obveznice emitenata kojima Društvo raspolaže su raspoložive za prodaju i sve promjene vrijednosti se efektuju preko bilansa stanja u skladu sa *MRS 39*. U 2022. godini naplaćeni su dospjeli kuponi u iznosu od 115.777,80 KM. Ostvareni prihod po osnovu naplate dospjelih kupona iznosi 30.763,21 KM.

Vrijednost navedenih obveznica je na datum bilansa iznosila 1.308.585,82 KM.

23 CILJEVI I POLITIKE DRUŠTVA U VEZI SA UPRAVLJANJEM RIZICIMA I ZAŠTITA OD RIZIKA

Kroz proces poslovanja Društva obezbjeđuje se stalno praćenje i identifikovanje svih rizika i njihovo mjerenje kako bi se preventivno i pravovremeno izloženost Društva prema istim svela na najniži nivo kojim se ne ugrožava poslovanje i imovina Društva.

Društvo je usvajanjem internih akata i strogim pridržavanjem obaveza koje proističu iz istih nastojala obezbijediti zaštitu od rizika kojima je Društvo izloženo u svom poslovanju, a kao najvažniji mogu se izdvojiti:

- Procedura odobravanja zajmova iz sredstava za pokriće tehničkih rezervi,
- Pravilnik o procjeni vrijednosti nekretnina za pokriće tehničkih rezervi,
- Strategija za upravljanje rizicima ulaganja,
- Politika za upravljanje rizicima ulaganja,
- Pravilnik o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja.

24 IZLOŽENOST RIZICIMA

Djelatnost osiguranja je povezana sa velikim brojem različitih vrsta rizika koji su stalno prisutni i koji se mogu realizovati sa različitim intezitetom. Kod društava za osiguranje postoji rizik koji društvo preuzme po osnovu ugovora o osiguranju od svojih klijenata i rizik koji proističe samim poslovanjem društva.

U svom poslovanju društvo je izloženo mnogim rizicima kao što su: tržišni rizik, kreditni rizik, rezidualni rizik, operativni rizik, pravni rizik, rizik likvidnosti, rizik koncentracije, sistemski rizik i rizik stečaja.

Tržišni rizici su rizici koji mogu dovesti do gubitka ili negativnih promjena u finansijskoj situaciji Društva, direktno ili indirektno, usled kretanja cijena na tržištu, odnosno pod tržišnim rizicima se podrazumjeva opasnost da će prinos ulaganja opasti zbog dejstva tržišnih faktora koji su nezavisni od datog ulaganja i obuhvataju: rizik kamatne stope, kursni rizik, cjenovni rizik, rizik neisplate dividende, rizik cijene nekretnina, rizik inflacije i rizik reinvestiranja.

Kreditni rizik predstavlja mogućnost nastanka negativnih efekata na ulaganja usled neizvršenja obaveza (u potpunosti ili djelimično) izdavaoca hartija od vrijednosti, zajmoprimaca, banaka i drugih dužnika prema Društvu nastalih na osnovu ulaganja sredstava.

Rezidualni rizik predstavlja rizik da tehnike ublažavanja kreditnog rizika budu manje efikasne nego što je očekivano, odnosno da njihovo korištenje nedovoljno utiče na umanjenje svih rizika ulaganja kojima je Društvo izloženo.

Operativni rizik predstavlja mogućnost nastanka negativnih efekata po osnovu ulaganja usled namjernih i nenamjernih propusta i pogrešnih odluka ili koraka u radu menadžmenta, zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, kao i usled nastupanja nepredviđenih eksternih događaja.

Pravni rizik predstavlja mogućnost nastanka negativnih efekata na prinos ulaganja usled promjene pravnih propisa od strane zakonodavnih, odnosno regulatornih organa.

Rizik likvidnosti predstavlja mogućnost nastanka negativnih efekata u slučaju da se određeni oblik ulaganja neće moći pretvoriti u novac ili se neće pretvoriti u novac po odgovarajućoj cijeni, ako se ukaže hitna potreba za likvidnošću Društva.

Rizik koncentracije predstavlja rizik nastanka negativnih efekata zbog izloženosti Društva po osnovu ulaganja prema istom ili sličnom faktoru rizika ili vrsti rizika, kao što je izloženost prema vrsti imovine, privrednim granama, geografskom područjima, jednom licu ili grupi povezanih lica i slično, a koji imaju značajan potencijal za nastanak gubitka.

Sistemska rizik predstavlja rizik koji će negativno uticati na ulaganja usled promjene na cjelokupnom finansijskom tržištu (npr. promjena kamatnih stopa, cijena finansijskih instrumenata, pojava opšte recesije, prirodnih katastrofa i dr.).

Rizik stečaja predstavlja rizik smanjenja ili potpunog gubitka vrijednosti ulaganja zbog stečajnog postupka nad dužnikom.

25 POLITIKA SAOSIGURANJA I REOSIGURANJA

U cilju pravilnog upravljanja rizicima i zaštite portfelja osiguranja od mogućnosti pojave velikih šteta, koje bi mogle da ugroze likvidnost i solventnost, Društvo je prenijelo dio rizika na reosiguravače.

Dva akta poslovne politike Društva kojima se regulišu pitanja iz oblasti reosiguranja su:

- Pravilnik o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja i
- Odluka o tabeli maksimalnog samopridržaja za 2022. godinu

U 2021. godini Društvo je imalo sklopljene ugovore o reosiguranju, i to:

- Ugovor o reosiguranju zelene karte BiH, posredstvom Biroa ZK u BiH (ugovor o reosiguranju viška štete – excess of loss)
- Ugovor o reosiguranju domaće autoodgovornosti za 2021. godinu sa reosiguravačem "Bosna RE" d.d. Sarajevo (ugovor o reosiguranju viška štete – excess of loss)

Društvo je zaključilo ugovor o reosiguranju zelene karte za svaku nastalu štetu koja je veća od iznosa od 200.000,00 EUR-a (391.166,00 KM) po događaju, posredstvom Biroa zelene karte u BiH. Rashodi po osnovu premije reosiguranja zelene karte iznose 61.575,42 KM. U 2022. godini nije bilo šteta po ovom Ugovoru.

Društvo je sa "Bosna RE" d.d. Sarajevo zaključilo ugovor o reosiguranju domaće autoodgovornosti za svaku nastalu štetu koja je veća od iznosa od 100.000,00 EUR-a (195.583,00 KM) po događaju, sa limitom pokrivača od 1.127.100,00 EUR-a (2.204.415,99 KM) preko 100.000,00 EUR-a. Rashodi po osnovu premije reosiguranja domaće AO iznosili su 38.640,33 KM. U 2022. godini naplaćeni iznos po štetama na osnovu ovog ugovora nije bilo.

26 PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo je osnovano kao zatvoreno akcionarsko društvo i nije obavezno da usvoji Kodeks korporativnog upravljanja u skladu sa članom 309. Zakona o privrednim društvima.

27 SPISAK USLOVA I TARIFA

Redni broj	Vrsta osiguranja	Vrsta akta	Naziv akta	Datum usvajanja
1	01	uslovi	Uslovi za osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgoda) za vrijeme upravljanja i vožnje motornim i drugim vozilima	06.08.2016.god
2	01	tarifa	Tarifa premija za osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgoda) za vrijeme upravljanja i vožnje motornim i drugim vozilima	06.08.2016.god
3	10	uslovi	Uslovi za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima	06.08.2016.god
4	10	tarifa	Tarifa premije za obavezno osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima	06.08.2016. god
5	11	uslovi	Uslovi za osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima i putnicima	06.08.2016.god
6	11	tarifa	Tarifa premije za osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima i putnicima	06.08.2016.god
7	12	uslovi	Uslovi za osiguranje vlasnika plovila na motorni pogon od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima zbog smrti, tjelesne povrede ili narušavanje zdravlja	06.08.2016.god
8	12	tarifa	Tarifa premije za osiguranje vlasnika plovila na motorni pogon od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima zbog smrti, tjelesne povrede ili narušavanje zdravlja	06.08.2016.god

Direktor:
Nikola Gayrić, dipl. prav.

